

«Маннайгы хардыылар» дыарык Быһаары сурук

Оҕону айымнылаах үлэнэн, ол эбэтэр үлэҕэ ытыктабылынан, айар-тутар дыоҕурунан сыалы толорорго дыулуһарынан, дыаныарынан ситиһэргэ «Маннайгы хардыылар» дыарык бырагыраамата сурулунна.

Дыарыкка 7 б кылаас уолаттара наукаҕа бастакы хардыылары онгороллоругар ананан чинчийэр үлэнэн дыарыктаналларыгар ананан сурулунна. Ону таһынан Олонхону толорууну холонуу 2 чиеппэргэ ытыллыаҕа. Түмүк ситиһии «Олонхо дойдутун оҕотобун» улуустааҕы фестивалыга Баһылай Харатаайап «Оҕо Тулаайах» олонхотун туруоран холонуу буолуоҕа.

Дыарык оскуолаҕа саха тылын, литературатын кабинетыгар, библиотекаҕа, аактабай саалаҕа, «Алгыс» сынныалан киинин эбэтэр «Кэскил» оҕону сайыннарар киин сыанатыгар барар.

Дыарык сылга 34 чааска, 7 Б кылаас уолаттарыгар ананан, бырайыактааһын чааһыгар аттарыллан, онорулунна.

Үлэ сыала:

Олонхону толоруу уонна чинчийэр үлэ нөҕүө уол оҕо дыоҕура аһылларын, кэрэни кэрэхсии улаатарын, айымныы ис хоһоонун өйдүү, тыл суолтатыгар, хайдах этиллэригэр болҕомто уура үөрэнэрин ситиһии.

Соруктара:

Үөрэтэр: олонхо ис хоһоонун өйдөөн, сөптөөх интонациянан ааҕан, истээччигэ тиэрдэр сатабылга үөрэтии.

Иитэр: оҕону ыарахаттары туораан, бэйэтигэр уонна атыттарга санганы арыйан, бэйэ үлэтин түмүгүттэн үөрэр, дуоһуйар эбэтэр ханнык эмит сыанабылга тиэрдэн, айымнылаахтык үлэлиир сатабылга эрчийии, иитии;

олоҕор ханнык да идэни талбытын иһин, ылбыт билиитэ, сатабыла туһа буолуоҕун өйдөөн эрчиллэрин хааччыйыы, умсугутуу.

Айар: олонхону умсугутуунан, чинчийэр үлэ көмөтүнэн араас уобарастааһыны таба айарга уһуйуу, ылбыт билиини олоххо туһанар үөрүйэхтэри үөскэтии уонна инэрии.

Сайыннарар: уол оҕону уус-уран тыл кэрэтигэр умсугутуу, олонхону толоруу кистэлэннэригэр уһуйуу, оҕо айылҕаттан бэриллибит дыоҕурун таба тайанан арыйыы, чинчийэр үлэҕэ көбүлээһин.

Дыарык былаанын тиэмэлэринэн наардааһын

п/п	Тиэмэ	Чаас	Былаан-т күнэ	Бэриллибит күнэ
1.	Кирири дыарык	4	04.09.18	
2	Уус-уран ааҕы дыарыга		11.09.18	
3	Айымныыны кэрчиккэ арааран ааҕы дыарыга		18.09.18	
4	Чинчийэр үлэҕэ тема талы матырыйаал хомуйуу		25.09.18	
5	Үлэни былааннааһын	2	02.10.18	
6	Былаанынан үлэни толорорго эрчийии		09.10.18	
7	Үлэни толорорго эрчиллии	1	16.10.18	

8	Үлэни толорорго эрчиллий	1	23.10.18	
9	«Инникигэ харды» конференцияға кытты	1	06.11.18	
10	«Инникигэ харды» улуустаағы конференцияға бэлэмнэни	1	13.11.18	
11	«Инникигэ харды» улуустаағы конференцияға бэлэмнэни	1	20.11.18	
12	«Инникигэ харды» улуустаағы конференцияға бэлэмнэни	1	27.11.18	
13	«Инникигэ харды» улуустаағы конференцияға кытты	1	04.12.18	
14	«Оҕо Тулаайах» олонхону иһитиннэри	1	11.12.18	
15	«Оҕо Тулаайах» олонхону иһитиннэри	1	18.12.18	
16	«Оҕо Тулаайах» олонхо оруолларын түнэти	1	25.12.18	
17	«Оҕо Тулаайах» олонхону толорорго эрчиллий	1	15.01.19	
18	Ийэ тыл күнүгэр аналлаах тэрээһингэ бэлэмнэни	1	22.01.19	
19	Ийэ тыл күнүгэр аналлаах тэрээһингэ бэлэмнэни	1	29.01.19	
20	Ийэ тыл күнүгэр аналлаах тэрээһингэ кытты	1	05.02.19	
21	«Оҕо Тулаайах» олонхону бэлэмнэни	1	12.02.19	
22	«Оҕо Тулаайах» олонхону бэлэмнэни	1	19.02.19	
23	«Олонхо дойдутун оҕотобун» улуустаағы фестивальга бэлэмнэни	1	26.02.19	
24	«Олонхо дойдутун оҕотобун» улуустаағы фестивальга бэлэмнэни	1	05.03.19	
25	«Олонхо дойдутун оҕотобун» улуустаағы фестивальга кытты	1	12.03.19	
26	«Оҕо Тулаайах» олонхону толорорго эрчиллий	1	19.03.19	
27	«Оҕо Тулаайах» олонхону толорорго эрчиллий	1	09.04.19	
28	«Оҕо Тулаайах» олонхону толорорго эрчиллий	1	16.04.19	
29	«Оҕо Тулаайах» олонхону толорорго эрчиллий	1	23.04.19	
30	Хатылыыр дьарыктар	1	30.04.19	
31	Хатылыыр дьарыктар	1	07.05.19	
32	Хатылыыр дьарыктар	1	14.05.19	
33	Отчуоттуур ааҕылар	1	21.05.19	
34	Бэйэҕэ сыанабыл бэриниэ – рефлексия	1	28.05.19	
	Барыта:	34.		

